



Vlada Crne Gore

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Adresa: Rimski trg 46
81000 Podgorica Crna Gora
tel: +382 20 482 366
www.gov.me/mek

Br. 002-328/21-3746/9

SKUPŠTINA CRNE GORE

g-din Aleksandar Klarić, generalni sekretar



20. oktobar 2021. godine

CRNA GORA

SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	21. 10	20 21	GOD.
11 KLASIFIKACIONI BROJ:	06-1/21-1/3		
VEZA:			
EPA:	262 XXVII		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	

Poštovani gospodine Klariću,

Kao što je poznato, Vlada Crne Gore, na sjednici od 17. juna 2021. godine, utvrdila je Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima.

U skladu sa tim, u prilogu Vam dostavljamo dopunu dokumentacije koja podrazumijeva Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona s pravnom tekovinom EU, koje je pripremila Kancelarija za evropske integracije.


S poštovanjem,

dr Milena Lipovina-Božović

DRŽAVNA SEKRETARKA



Obradila:

mr Renata Milutinović 
v.d. generalnog direktora
Direktorat za industrijski i regionalni razvoj
tel. 020 482 309
mail: renata.milutinovic@mek.gov.me



Crna Gora
Kabinet predsjednika Vlade
Kancelarija za evropske integracije

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301
fax: +382 20 481 301
www.kei.gov.me

Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
PODGORICA

Primljeno: 8. 10. 2021				
Org. jed.	Udio na zbir	Radni broj	Prilog	Vrijednost
008	-323	/M-	3746/8	18

Br: 01-004-907/21-2219/2

18. oktobar 2021.

Za: **MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA**

ministru Jakovu Milatoviću

Veza: Dopis br: 008-323/21-3746/8

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 008-323/21-3746/8 od 18. oktobra 2021. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

GLAVNA PREGOVARAČICA

Zorka Kordić
Zorka Kordić

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima s pravnom tekovinom EU


Dostavljeno:

- Ministarstvu ekonomskog razvoja;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MER-IU/PZ/21/22
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Companies	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja	
- Sektor/odsjek	Direktorat za industrijski i regionalni razvoj	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Renata Milutinović, renata.milutinovic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Vasilije Čarapić, vasilije.carapic@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Uprava prihoda i carina, Centralni registar privrednih subjekata, Privredni sud	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
SSP, Glava V, Kretanje radnika, osnivanje privrednih društava, pružanje usluga, kapital, Poglavlje II, Osnivanje privrednih društava, član 53		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2021-2023	
- Poglavlje, potpoglavlje		
- Rok za donošenje propisa		
- Napomena	Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima nije planiran Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Treći dio, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstva, Poglavlje 1, Pravila konkurencije, Odjeljak 1, Propisi koji se primjenjuju na preduzeća, član 101 i 102 / Treaty on the functioning of the EU, Part three, Union policies and internal actions, Title VII, Common rules on competition, taxation and approximation of laws, Chapter 1, Rules on competition, Section 1, Rules applying to undertakings		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoji izvor prava Evropske unije sa kojima bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje ostali izvori međunarodnog prava sa kojim bi se propis mogao uporediti	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o stečaju nisu bili angažovani konsultanti.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / glavna pregovaračica
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Datum: 18. 10. 2021.	Datum:



Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MER-TU/PZ/21/22		MER-IU/PZ/21/22		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Companies		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti